

(1) А бөбай эриндүн бипкй. (2) Бөбай умнэкакан ичэвулипкй, кто оһотнику например, тар бөбай. (3) У всех зверей [расшифровкадү Полина гунэн: бутунну бэйңэдү] бивкй бөбай. (4) Тар андагйду бивкй, собольду бивкй. (5) Толко эр желудоктүн бивкй, оёдүн, бөбай. (6) Улукйлдү бивкй. (7) Тар бэюрдү бивкй бөбай. (8) И оорордү бөбай нан бивкй тар. (9) Ну там тыкә шерсть, тыкә покрытый, тыкә плёнка, тыкә шерсть. (10) Оорордү-тә эдү бипкй. (11) Эриндүн бивкй оорордү. (12) Там просто тыкә: ичэңнэннэ, эдү шишкакүн бипкй. (13) Тар когда старыйвэ [расшифровкадү Полина гунэн: сагды] оронмо забтйдяс — тара ичэңнэннэ. (14) Тар точно бөбай бипкй. (15) Адылдү коңнокулдү тар тыпакадүн, вот где тыпакан, желудоктэ бипкй, тар оёдүн бипкй нан. (16) Би коңнокува он-кэ, я, когда восемнадцать лет [расшифровкадү Полина гунэн: дян дяпкун] анҗанй миндү бичән. (17) На оһоту урум. (18) Бултәнәм собольвэ [расшифровкадү Полина гунэн: андагйва]. (19) А тар собольми игэһинан игарнакүндулā бо. (20) Нүныпчалим, оттон нүныпчалим тыкә, лупөлидән тыкә. (21) И ңинакирви ачир ора, ёлки, «Иртыкй урурә?» — гуннэ. (22) Тадү бесполезно. (23) Актырәлкүттан. (24) А ңэнэдеһинэм. (25) Пешком тыкә, гуркудяна уручөм бо. (26) Дюлә-то дагакән, ну, тәли. (27) Эрэ дюләви дагамәлдана, тар гогодөкүттэ бо энйкүнмэ. (28) Уллэто нету [расшифровкадү Полина гунэн: ачин]. (29) Одум би. (30) Вәм-дә и обдирайлимән. (31) Актырәдү-сэ тыпакаван нөдәдәви. (32) Тар едерән, тыкә шишкакәнма оёдүн ем-канан бо, тәнэм бо. (33) Оёдүн шишкакән. (34) Ёда-ка маҗакүн. (35) Тара кармандүви дым, «Ичэпкәндяңәм, — гуннэ, — энтылдүвидә». (36) И тар ем-канан бо... (37) «Этән, — где-то в начале ноября бичән, тепло, — этән доһоторо», — гуннэ, эчэм тэлгәттэ-дә. (38) Просто тыпакакован-дә, внутренности, акирван, ёлван, эдән мунурә, — гуннэ, — дарискй ем-канан — эр дюткакйви. (39) Тарэ энңәһэдүви ичэпкәтчэм. (40) «Эр тыпакадүн бакам, — (41) гунэм, — (42) Эр ёкукүнми маҗакүн». (43) Тадү ёкукүн-канан-тә, костькүн [расшифровкадү Полина гунэн: гирамнакүн], только снаружи костькүн, тар плёнкат ёча-канан. (44) Ичэчиллэм. (45) И саңаричикэкйин саңар. (46) «Эрә коңноку бөбаин», — (47) гунэн энңәһэм. (48) И тар специально уллйрән тыкә. (49) И натрускадүви таскайдедәви, [расшифровкадү Полина гунэн: ңәликтәдедәви] гунэн бо. (50) Ёңнам-канан... (51) Тар имтыһинэңнәнни тара. (52) Если коңнокуе бултәнәми-кэ, имтыһинэңнәнни. (53) Тар олок коңноку эвкй уктыллә. (54) Тара бултәңнэм. (55) Кэтэкакүнмэ би вачәм тар бөбаиңитпи тар коңнокувэ. (56) Адылдү бэюрдү бипкй, тар бэюрдү. (57) Адылдү тар собольдү. (58) Тар Коля Чокорокүһу [Николай Семенович Габышев] тәвэр собольдү бакача бичән бөбайвэ.

(59) Кэ, собольк̄ак̄урва тар булт̄адепк̄и бо. (60) Откуда нашел тар б̄обайвэ, тар эрэгэр
һранидяңнанни бо. (61) Имтыңнэнни [=смазываеть жиром] тар. (62) Ну оорордук багар
тариңи нан аямамат еңнанни-канан. (63) И тар эмэгэндүви еңнэнни, уллйңнэнни-ка.
(64) Ёкук̄андүн-канан уллйңнэнни тык̄а, м̄есто-канан-д̄а, эмэгэндул̄э уиммэн, тар
эмэгэндул̄эви, тар оорор с̄от аят бидед̄атын-кэ.